

«Алыптаах сана дьыл»

«Сардаана» уьуйаан, сана дьыллаабы сценарийын бэлэмнээн онордо: Улахан болох иитээччитэ Христофорова С.Т.

Оруоллар:

Ыытааччы-

Фея-

Тымныы обонньор-

Хаарчаана-

Оболор:

Ангеллар-кыра болохтор,

Феялар-орто болох кыргыттара,

Эльфтар-орто болох кыргыттара,

Гномнар-улахан болох уолаттара

Белоснежка,

Эльза-

Анна-

Олаф-

Кристоф-

Туттуллар атрибуттар: Кристоф табата-картонуунан онобуллубут, видеоролик-тымныы обонньор иьэрэ, экран, трон.

Кордоох сана дьыл музыката иьиллэр.

Ыытааччы: Сылы быьа кэтэспит кэллэ кунду кэммит, кулумурдуур харыйалаах сана дьылбыт, аптаах кэрэ кизьээбит!

Сана дьыл, оболоор, саамай кордоох нардаах, куутуулээх бырааьынньыкпыт буолар. Сана дьылга элбэх араас дьиктилэр, куутуллубэтэх ыалдьыттар да баар буолуохтарын соп.

Бугунну аптаах кизьээ5э, кэрэ ункуу кэьиилээх аанньаллар кэллилэр, ытыс тыаьынан корсуобун!

(Ытыс тыаьа, музыка)

(Кыра болох оболорун толоруутугар «Аанньаллар» ункуулэрэ.)

Ыытааччы: Остуоруйа кэрэ дойдутуттан, дьикти кэрэ тугэни бэлэхтии, феялар уонна эльфтар кэллилэр.

(Орто болох облорун толоруутугар ункуу Феялар, Эльфтар ункуулэрэ, бутуутугэр, улахан Фея киирэр.)

Фея: Дорооболорун оболоор, дорооболорун бука бары! Эьиэхэ ыалдьытты, аптаах, дьикти саарыстыбаттан Фея кэлим.

Бытааччы:Дорообо Фея,оруобуна кэлбиккит,бугун биьиэхэ о5о-аймах саамай собулуур быраабынныга буолар.Угус ырыаны-хобоону кэпсиэхпит, ункуулуохпут.

Фея:Дьикти эбит ол туох быраабынныгай,туох диэн ааттанар?

О5олор: Сана дьыл!

Фея:Хантан кэлэрий сана дьыл? Сана дьыл туьунан кэпсээн эрэ.

Бытааччы: Сана дьыл диэн , барыта дьикти:

Харыйабыт дьии5э турар

Кыылар, котордор до5ордуу буолаллар,

Онтон ардахпыт- комус буолар,

Сана дьылбыт биьиэхэ

Тымныы муус дойдуттан кэлэр.

Фея: Дьикти эбит, ол дойдуну коруохпун ба5ардым(аптаах чуораанчыгы тыаатар, тыал тыаа ийиллэр, «Холодное сердце» геройдара киирэллэр)

Хобоон аа5аллар:

Саргы-«Кыьын уратыта»

Арина-«Харыйа»

Саян-«Кыьынны оонньуулар»

Айтал-«Хаар кьи»

Музыка тыабыр-ункуулууллэр.

Фея:Уччуу, дьэ кырдьык, тымныы дойду эбит.

Бытааччы: Фея,эйиигиттэн кордоьобут, о5олор кэтэьэллэр,сана сылбыт, Тымныы кырдыа5аспыт кэллэ5инэ биирдэ буолар, аптаан-алыптаан Тымныы кырдыа5асытын кэлэригэр комолос.

Фея: Уорууну кытта комолоьуом, ол эрэри Тымныы кырдыа5ас хайда5ын билбэппин ээ,о5олоор, Тымныы кырдыа5аы ойуулаан кэпсээн эрэ...

О5олор:Кырдыа5ас,кыылы муруннаах, манан бытыктаах, уорэ-кото сылдыар...

Фея:Дьэ биллим,Тымныы кырдыа5аы биллим,билигин ынырыам (Чуораанчык тыаатар,музыка тыабыр «Гномиктар» киирэллэр, ункуу)

Бытааччы:Уой ,о5олоор, Тымныы кырдыа5ас буолбатах дии,кимнээхтэрий?

О5олор:Гномиктар дии,гномиктар...

Фея:Уой кырдьык да, кыылы муннулара суох,бытыктара эмиэ атын.

Бытааччы:Бугун биьиэхэ быраабыннык,бары уорэ-кото, ырыа-хобоон этэбит,ункуулуубут.

Бытааччы:Наьаа учугэй ункуу кордубут,кэлэн олорун,кунду ыалдыт буолун.

Фея:О5олоор,оссо биирдэ ынырыым:- «Тымныы кырдыа5ас ханна, ханан айаннаан иьэрин, аптаах чуораанчыгым дьикти тыаынан , кордор эрэ...»

(Чуораанчыгы тыаатар, экранна Тымныы обонньор иьэрэ костор,
Уьуйаан аанын тутаатын кытта, Тымныы кырдыа5ас, Хаарчаана киирэллэр.)

Тымныы кырдыа5ас: Дорооболорун оболоор, ыалдыттар!

Ургэл сулус илдьиттээх,

Ара5ас сулус аргыстаах,

Кыыдам дыбыбар кымньыыланаммыт

Тийэн кэллибит эьихэ.

Оболорбун корбото5ум биир сыл ааста, улааппыккыт, тупсубуккут,
бэрээдэктээх буолбуккут.

Кууттугут дуо миигин? (Куутэн)

Бытааччы:Тымныы кырдыа5ас эьэбит, ыраах айанна сылайбытын буолуо,
кэл олор, сынньан.

(Тронна олорор)

Тымныы кырдыа5ас: Дьэ кырдык сылайдым,олоруум,Хаарчаана сиэним
хобоон кэьиилээх

Хаарчаана хобоон аа5ар:

Куутуулээх куннутугэр

Кунду ыалдыт буоламмыт,

Сиэnnэрбит дыссааттарыгар

Хомунаммыт кэллибит.

Ырыа-тойук истээрибит,

Учугэйкээн кэьиибитин

Оболорго биэрээрибит.

Кэллибит эьэбинээн

Эьигини уордээри-

Сана дылы аьаары!

(Ытыс тыаьа)

Бытааччы:

Дьэ кырдык, биьи оболорбут,эмиэ ырыа- хобоон бэлэмнээбиттэрэ.

Сана дылга оболор

Бука бары уорэллэр

Дыссаакка кэлэннэр

Маскарад кэтэллэр.

Хобоон,-«Сана дыл», орто болох

Ырыа- «Кыьын»,орто болох

Сана дыл киэьээ,

барыбыт баба санаата туолар,
Сана дьыл киэьээ,
Уоруу-котуу дэлэйэр.
Хобоон –« Тымныы эьэкээбит»,улахан болох

Ырыа-«Кыьын уратыта», улахан болох Кыьынны салгынна,
Тыынарга чэбдигин,
Хаарга буккулла
Оонньуурга учугэйин.
Ырыа-«Сана дьылынан», Бэлэмнэнии болох оболорун толоруутугар

Тымныы кырдыа5ас: Ырыа- хобоон элбэ5и эттигит,истэммин уордум,аны
оболорбор кэьиибин тунэтиэм.

(Подароктары тунэтэр)

Ыьтааччы:(Фанфар тыаба)

Уоруулээх куммут ууннэ!

Саргылаах сана дьылбыт

Салаллан кэллэ!

Сана дьылынан!

Сана дьолунан!

(Тымныы кырдыа5аьы кытта хаартыска5а туьуу)

Тымныы кырдыа5ас:

Сана дьылынан!

Сана дьолунан!

Кэлэр сылга дылы

Корсуоххэ диэри!

(«Корсуоххэ диэри!»)-тар5аьыы)

Репертуар:

- 1.Кордоох сана дьыл музыката
2. «Ангеллар»-ункуу кыра болох
3. «Феялар, Эльфтар»- ункуулэрэ
4. «Холодное сердце ункуутэ»-подготовкалар
5. «Белоснежка уонна 7 Гномиктар»-ункуу улахан болох оболоро
8. Видеоролик-Тымныы кырдыа5ас
- 9.-Торуоска атах тыаба
- 10.-Ырыа «Кыьын»-орто болох
- 11.-Ырыа «Кыьын уратыта»улахан болох
- 12.-Ырыа «Сана дьылынан» –бэлэмнэнии болох
- 13-фанфар-подарок туттарыы.

